

A. Letter Sound (Setswana Wave 2 Pilot)

Sekai:

| | | | |
|---|---|---|---|
| m | B | a | T |
| b | E | r | P |

Tšhata 1.1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | L | h | g | S | y | R | W | L | N |
| I | K | T | D | K | T | s | d | n | w |
| h | W | r | m | U | r | j | G | F | u |
| g | R | B | E | I | f | I | M | s | r |
| S | N | K | B | p | Y | F | k | a | E |
| y | S | K | P | M | j | O | t | n | P |
| R | A | e | p | f | F | h | u | A | t |
| W | G | H | b | S | I | g | m | i | L |
| B | L | o | o | m | N | E | Y | p | t |
| N | K | k | D | d | y | b | j | R | s |
| P | M | W | a | D | I | h | g | S | y |

Tshata 1.1

B. Word Recognition (Setswana – EGRA Wave 2 Pilot)

Sekai

| | | |
|------|--------|--------|
| lela | nona | pitsa |
| sega | f of a | tshipi |

Tšhata 2.1

| | | | | |
|-------|-------|--------|---------|----------|
| aga | bana | gae | mme | pula |
| ntlo | rre | ja | thusa | raga |
| leina | feta | kgang | tsa | epa |
| sega | motho | leka | buka | tlosa |
| lema | thipa | mosima | hempe | lesea |
| pedi | leba | kwa | gata | f a |
| rata | meno | ntsho | supa | opela |
| sia | yona | sentle | mmele | ura |
| tsela | dira | metsi | batsadi | nako |
| baki | kwala | ile | tlhano | letsatsi |
| | | | | |

C. Non-words (Nonsense words) (Setswana Wave 2 Pilot)

Sekai

| | | |
|------|------|---------|
| lega | kara | piku |
| sepu | raru | tshimpo |

Tshata 3.1

| | | | | |
|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| mpu | teri | laba | kaf a | sere |
| peku | nasa | katla | suka | rafu |
| bamu | sasu | luna | dif a | latu |
| toku | lale | f omi | kaga | mote |
| leraku | mosif o | besef a | teleka | naro |
| katu | f ari | kanebo | leruf a | pera |
| f a f iro | malano | katshaf a | f oroga | naletla |
| mmelasu | nekasi | rorega | kakif a | f onaro |
| matlakwe | tshenoki | godika | paramu | tlatleru |
| molof a | pinora | nosalu | nnalaku | kakase |

D: Sentence Reading (Setswana Wave 2 Pilot)

1. Mosimane o a lela.
2. Mosimane o a lela gonne o wele.

F. Paragraph Reading (Setswana Wave 2 Pilot)

F1. Puiso ya tekatlhaloganyo

Tšhata 4.1

Pule o na le tsala. Tsala ya ga Pule ke Mosidi. Pule le Mosidi ba rata go tshameka diketo mmogo. Morago ga go tshameka Pule le Mosidi ba tlhapa diatla.

Pule le Mosidi ba rata go ja maungo thata. Maungo a ba thusa go nna ba itekanetse. Pule o rata diapole. Mosidi o rata dinamune. Ba dula ba itumetse ka dinako tsotlhe.